



# САҢГА ОЛЖ

№ 25 (12004) • Бэс ыйын 27 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12\*



Бу күнмэргэ

**Улууска - бу күннэргэ**  
Гаас ситимин тардыы үлэтэ  
Ытыллар/2

**Сэргэх дьаһал**  
Чурапчыга  
гастрономической кизһээни  
аһылык ытылынна/3

**Ахтан-санаан**  
Тапталдаах оскуолабытыгар  
махтанабыт/6

## Маҕаайыга – улуустааҕы үрүн тунах ыһыах

**Ыһыах - 2025.** Маанылаах Маҕаайы алааһыгар Чурапчы улууһа төрүттэммитэ 95 уонна Улуу Кыайыы 80 сылларыгар анаммыт ыһыах ыһылынна /4-5



Ыһыах үөрүүлээх аһылыгыта. СЕМЕНОВСКОЙ ТӨРҮТ

Тэттик

### Мурун Тымпыйага “Сэттис халлаан” муоста иккис учурааттаах тутуута саҕаланна

2023 сыл күһүнүгэр “Мурун Тымпыйа” ТОС дьонно-сэргэтэ олохтоох көбүлээһини өйүүр бырагыраамага кыттан, Ырыа Тумустан Мурун Тымпыйа муостатыгар диэри, сатыы дьонно-анаммыт тротуар туруосубуттара. Ол бастагы түһүмэҕэ түмүктэнэн үлэҕэ кирибитэ.

Оттон быйыл сайын муостаны тутуу иккис түһүмэҕэ саҕаланна. Быйыл 250 миэтэрэ үһүннээх муоста ууруллара былааннанар. Бадэрээнчитинэн урбаанныт Константин Иванов ананна. Бырайыак уолсай суумата -- 3500000 солкуобай. Үлэ барыта атырдыах ыйын 1 күнүгэр диэри түмүктэниэхтээх.

Чурапчы нэһилиэгин дьаһалтата быйыл үс бырайыагы олохо киллэрибэ. Ол курдук, “Куоҕа” ТОС-ка сайын-гы уу ситиме, Мурун Тымпыйа түөлбөтүгэр тимир муоста итинэнэ “Айыллаан” КК парковкага оноруллуохтара.

### Чурапчыга культуура кыбаарталын олута түстэнэ

Чурапчы сэлэниэтигэр тутула турар “Кэнээри” түөлбө биир уулуссатыгар Арасыйыа нуруодунай худуоһунньуга, П.А. Ойуунускай аатынан бириэмийэ бастагы лауреата Афанасий Мунхалов төрөбүтэ 95 сылынан, кини аата илгэрлиннэ. Бу иһинэн манна сэкс бастагы балерината Аксения Посельская, биллиилээх фольклорист Сэһэн Боло заттарынан уулуссалар үөрүүтүлээх ыһыага-майгыга аһыллан, номнуо суол-иис үлэтэ ытылла турар.

Бу түөлбөҕө элбэх оҕолоох ыалларга анаан, 150 кэриҥэ уһайба бэриллибитэ. Бэлиэ түгэниэнэн культуура үлэһиттэрэ бу түөлбөҕө олохсуйуохтаах эдэр ыалга Олга, Семен Собакиннарда Афанасий Мунхалов дьээ кэргэн-гэ анаабыт харгыһынатын бэлэхтэтигэр.

### Дойду Бэрэсидьиэнин гранын Чурапчыттан үс бырайыак ылла

Бу күннэргэ РФ Бэрэсидьиэнин пуондатын гранын иккис куонкуруһун кыайыылаахтара билинилэр. Чурапчы улууттан дьон-сэргэ доруобуйатын харыстааһын, чөл олоһу тарбатыы хайысхатыгар “Боотурдарга анаммыт спорт төрүт көрүҥнэрин сайыннарыы территорията” диэн бырайыагынан кыттан, Ольга Кардашевская салайар “Коркинец” кэммиэрчэскэйэ суох тэрилтэ 892 тыһ. 835 солк. суумалаах граны ылары ситистэ. Эмиэ бу хайысхаҕа “Небесный тихоход” авиамоделль куруһуогун тэрийиҥгэ туһуламмыт кэммиэрчэскэйэ суох тэрилтэ салайааччыта Иннокентий Новгородов бырайыага 486 тыһ.240 солк. граны ылла. Итини тэнэ үөрөхтээһин, наука, үөрэх эйгэтигэр бырайыактары өйөөһүн хайысхатыгар “Полюска картина” кырачааннар айар лабораториялара диэн «Туплук» оҕо саас дьобус академията” оҕону сайыннаран, өйүүр кини автономнай кэммиэрчэскэйэ суох тэрилтэ (сал, Светлана Попова) 698 тыһ.440 солк.суумалаах граны көмүскээтэ.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

Бэс ыйын 27 күнэ  
БЭЭТИНСЭ



23° 13°

Бэс ыйын 28 күнэ  
СУБУОТА



24° 12°

Бэс ыйын 29 күнэ  
БАСКЫҤЫННА



19° 7°

Бэс ыйын 30 күнэ  
БЭНИДИЭННЬИК



17° 6°



От ыйын 1 күнэ  
ОПТУОРУНЬУК



19° 8°



От ыйын 2 күнэ  
СЭРЭДЭ



21° 10°



От ыйын 3 күнэ  
ЧЭППИЭР



21° 10°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

### Дьон олоһун хаачыстыбата үрдүөбэ

Айсен Николаев Бырабыыталыстыба уонна Ил Дархан дьаһалтатын, итинэнэ Бырабыыталыстыба салалтатын кытта былаанньыр муньаады ыытта. Саха сиригэр 43 тирах нэһилиэнньэлээх пуун социальнай-эконэмичэскэй сайдыытын биир килим былаана онгоһуларыгар болломтону тарта. Былаан Арасыйыа Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көүлүлээбит «Олох инфраструктурата» национальнай бырайыагынан олоххо киирийдэ. Бырагыраама 16 хайысканы хабысаҕа. 2030 сылга дьэри тирах нэһилиэнньэлээх пууннарга дьон олоһун хаачыстыбата, 2019 сылы кытта тэҥнээтэххэ, 30% үрдүктээх.

### «Кыайыыга – бииргэ» өрөспүүбүлүкэтээҕи хамыһыйа муньааҕа буолла

Онуоха сурьаа суох сүпүүт байыаннай судууспалаахтары көрдөөһүн, анал байыаннай дьайыы сиригэр-уотугар, кыранымыс аттынааҕы эрэгитиэннэргэ уонна Уһук Илингэ Саха сирин тирах пууннарын үлэтин, итинэнэ анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар уонна киһилэр дьинэ көргөннэригэр босхо юридическай көмөнү онорууну тэрийи боспурустарын көрдүлэр. Бу сыл саҕаланыаҕыттан өрөспүүбүлүкэттэн 109 түөһүс гуманитарнай таһаарас, 90-тан тахса тырааныспар көлөтө, хас да тыһымынча бырааһоһомьомтооҕу набор тирээрдисилибит. Тирах пууннар үлэһиттэрэ баймастарга 4 тыһ. тахса тус аадырыстаммыт баһыылкалары тиксэрбиттэр.

### Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтара анал үөрэҕи ааһаллар

Ил Дархан «Саха сирэ - дьоруойдар сирдэрэ» каадыры бэлэмниир бырагыраама бастагы кыттыылаахтарын үөрөхтэрэ саҕаланытыгар муньаагы лиэксийэни ыытта. 583 сайаалка бэсэрбит дьонтон 25 бастыгы тыбыттарга, өссө 25 киһи саппааска киирбитэ. Анал байыаннай дьайыыттан дойдуларыгар кэллэхтэринэ, үөрэҕи ааһахтара.

### Сөбүлэн түһэристилэр

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ уонна «Газпром нефть» хампаанньа эрэгитиэн социальнай-эконэмичэскэй уонна научнай-технологическай сайдыытыгар туһуламмыт бииргэ үлэлээһин туһунан сөбүлэн түһэристилэр. Докумуонга Айсен Николаев уонна хампаанньа бырабыллыанньатын бэрэссэдээтэлэ Александр Дюков икки баттаатылар.

Дойду Сударыстыбаннай Сэбиэтин «Каадыр» хамыһыйатын муньааҕар Айсен Николаев оттуу-энергетика салаатын каадырынан хааччылыы боспурустарыгар этиллэри киллэрдэ. Орто анал үөрэҕи бүтэрбит эдэр исписсалистэргэ билиилэрин быраактылааҕа бигэргэтэллэрин туһугар, 20 саастарыгар дьэри аармыйаҕа судууспалыы барар бодьдохторун убаатар, тус сымаллаах үөрөхтээһини сайыннарыыга үлэ биирлээчи абитуриент бэйэтэ таларыгар кыах биирэр тодоостуоһун бэлиэтээтэ.

Саха сирэ уонна «Газпром» хампаанньа билим-тикхэникэ эйгэтигэр бииргэ үлэлээһин туһунан сөбүлэни түһэристилэр. Докумуонга Ил Дархан уонна хампаанньа бырабыллыанньатын бэрэссэдээтэлэ Алексей Миллер икки баттаатылар. Эрэгитиэн билимин институттара «Газпром» производствата сорукутарын быһаарыыга чинчийэр бырайыактары олоххо киллэрсинэхтэрэ.

Калигини бизэ сылга бизэснэс өрөспүүбүлүкэҕэ социальнай бырайыактары олоххо ыылларынга 46 млрд солкуобайтан тахса үбү көрбүт. Сир баайын хостуур хампаанньалары кытта 42 эрэгитиэн социальнай-эконэмичэскэй сайдыытыгар кыттыы туһунан сөбүлэн түһэрсиллибит. Эбии муниципалитеттары кытта хампаанньалар 98 сөбүлэни баттаспыттар. 2024 сылга эрэгитиэн 15 тыһ. олохтооҕо бырамыалсыланнааска үлээ киирбит.

Айсен Николаев Петербурдааҕы пуорум пленарнай муньааҕар кытыла. Арасыйыа Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин дойдуну эконэмичэскэй туруктааһын бэлиэтээтэ уонна тэттиннээхтик үүлүүтүн өйүүр быһаарыныылары ылыһыыга сорукутары туууорда.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-судууспата.

# Гаас ситимин тардыы үлэтэ ыытыллар

## Улууска – бу күннэргэ. Чурапчыга гаас ситимин тардыы салбанар.

Людмила ГОРОХОВА

Күн бүгүн, улуус үрдүнэн уопсайа 3208 дьинэ гаас утаҕар холбонно. Быйыл Чурапчы нэһилиэгэр интэринээт-оскуола томторугар 10-с пусковой гаас ситимэ уонна Хатылы, Хайахсыт, Хадаар, Чапыр, Хоптоҕо, Одьулуун нэһиликтэригэр дьизлэри күөх төлөн утаҕар салгыы холбоһун үлэтэ барыаҕа.



“Быйыл «Сахатранснефтегаз» тэрилтэ түһэрбит былааньынан 156, бэйэбит былааньырыбытынан, 201 дьинэ күөх төлөһтө холбуохтаахпыт. Күн бүгүн, мантан 26 ыал гааска

холбонно. Интэринээт-оскуола томторугар 113 стоек туруохтаах. Бэдэрээччиттэр билигин Тумуһахтаах уулуссаҕа үлэни сылдыллар.

Кини иттииттэн гаас ситимигэр көһүүтэ бэриллэр субсидия харчыта күн бүгүһүгэ дьэри хамсаабакка, уустуктары таһаарда. Былырын 53 мел. солкуобай көрүнэ көрүллүбүтэ. Элбэх оҕолоох ыалларга, до-руобуйаларынан хааччахтаах дьонго гааска холбоһоллоругар Арасыйыаҕа онгоһуллубут оҕо, оборудованиелары туһаннахтарына, 200 тыһ. солк. көрүллэр. Бу харчы хамсыы илик.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын 2010 сыл кулун тутар 19 күнүнээҕи 104 №-дээх уурааһынан кыаммат уонна биридизилээн граждандар категорияларынан олодор дьизэлэри гаастааһынга биир көмнээх аадырыстаах матырыяалынай көмө онгоһуллар. Манна быйыл 4 мел. 950 тыһымынча солкуобай көрүллэн, 34 ыалга бэрилиннэ.

Быйыл кини иттииттэ хол-

бонон олодор ыаллар бары арахсыахтаахтар. Интэринээт-оскуола кини иттиитин хочолунайа быйыл арахсар. Элбэх кыбартырааах дьизэлэр, оскуола автономнай олохтоһон, гаас ситимигэр көһөллөрө былаанналар. Интэринээт-оскуола олохтоохторун кытары аастыт нэдиэлэҕэ көрсөн муньахтаабылпыт, бары гаас ситимигэр көһөр санаалаахтар.

Манн сэрэ, гаас столга тахсарыгар өрөспүүбүлүкэттэн үлэ көрүллэн бүтэ. Быйыл 113 стоек тахсыахтаах, онон бүтэр. Биир стойк сымата 70 тыһ. солкуобай буолар. Онон гаас столгыт таһаартарар интэринээтээх дьон сайаалканы түһэрэ охсоллоро табыластаах”, - дьин улуус баһылыгы бастагы солбуйааччы Рустам Данилов билиһиннэрэр.

Быйыл нэһилиэнньэни кытары «Аарту», «Технология тепла», «Строй-В», «Сатал-Строй» ХЭТ-лэр уонна Е.Н. Захаров урбааньыт бэдэрээччит буолан, дуоҕабар түһэрсэн үлэлэ сылдыллар.

## Оҕо сынньалаҥа. Үөрэнээччилэр “Уус кыһата” лааҕырга уһуйулуннулар

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ

Үөрэх салаатын иһинэн үлэлиир Чурапчытааҕы производственной кэмбинээккэ “Уус кыһата” сыах уол оҕолору кыһыннары-сайыннары олоххо-дьаһахха олус туһалаах идэҕэ уһуйар.

“Уус кыһата” лааҕыр бэс ыйын 5 күнүгэр аһыллан, удьуор уус уолаттары наардаан, уһуйан, үөрэтэн, бэс ыйын 25 күнүгэр үлэтин түмүктээтэ. Бу кэм устата кинилэри оройуоммут кэскиллээх уһуйааччыга, удьуор уус Дмитрий Константинович Барашков салайан иддэ сырытта.

Айылҕаттан мындыр уолаттары, куорат 2-с нүөмөрдээх орто оскуолатыттан кэлбит убайды-бырааттыы – 8-с кылааһы бүтэрбит Марк Марков уонна 6-с кылааһы ситиһилээхтик бүтэрбит Всеволод Эверстовы итинэнэ Иван Павлов аатынан Чурапчы орто оскуолатын 6-с кылааһын үөрэнээччитин Эрчимэн Лоскины, Үрэх Күүрө учаастагыттан 7-с кылааска үөрэнэр Кеша Артемьевы анаан-минээн дьарыктаан, быһаҕы оноруу уустук үөрүйэхтэрин иһэрдэ.

“Уолаттар бары – олус талааннаах, дьоруудаах, удьуор-



Лааҕыр иттиллээчилэрэ.

даах дьон. Холобур, Марк Марков Маңдар Ууска тийэн иккитэ уһуйуллубут оҕо, олус талааннааҕа, сатабыллааҕа биллэр. Манна кинилэр, хас күн айы сарсыарда 9 чаастан күнүс 12 аңаарга дьэри, уһанан табыстылар. Уолаттар б5Г мааркалаах тимири туһанылар, бу тимири бастагы саҕалааччы сыһатын-халытын “бырастыы гынар” матырыяалынан биллэр. Онон бары биридин бэйэлэрэ толору быһах кэмпилиэгин онгоһунулар, өссө аны күһүңгэ дьэри биридин соҕотуопка тимири охсон, дьизэлэригэр иддэ бар-

дылар. Куораттан кэлэ сылдыар уолаттар аны күһүн хайаан да кэлэн өссө үөрэнэр санаалаахтар. Оттон бэйэбит уолаттарбыт аны күһүңгүттэн саҕалаан, “Уус кыһатыгар” утумнаахтык дьарыктанан, маастарыстыбаларын үрдэтиһэргэ эрэннэрдилэр. Түгэнинэн туһанан, уолаттар төрөлүүтүгэр истинник махтанабын, инникитин дьаһаны иһэһэн-толдон турбакка, оҕолоргут дьоруударын өйөөгү кинилэргэ күөс-көмө буолун”, – дьин уһуйааччы Дмитрий Константинович үөрөн-көтөн туран санаатын үлэһиннэ.

# Чурапчыга гастрономической кизһээни аһылык ытылына

## Сэргэх дьаһал. «Муус Хайа» ресторан шеф-повара Антон Евграфов Чурапчы олохтоох бородууксуйаларыттан тус бүлүүдэлэрин онордо.

Марфа ПЕТРОВА

**Чурапчы кэрэ айылҕалаах сиригэр, ыраас халлаан аныгар Күрүө Тумуска хатын чараг быһыыгар «Алаас амтана» гастрономической кизһээни аһылык буолан ааста. Бу сонун тэрээһин саҥа тэриллит «Алаас амтана» түмсүү көбүлээһининэн ытылына.**

«Алаас амтана» диэн тэрээһин, аата да этэрини, менюга баар хас биірдии бүлүүдэ ингредиентигэр Чурапчы сиригэр-уотугар, сыһытыгар-толоонугар, күөллэригэр үөскээбит-тэнийбит кыһылар, көтөрдөр этэрэ-астара уонна алаастыгар, тыаларбытыгар үүнэр сүмэһиннээх үүнээйилэр туһанылыгыттар. Ол курдук, селиһинэй бурдугунан астаммыт саламаат, отон, сугун суостаах моонньофон сэбирдэһэр суламмыт издэҕэйдээх убаһа этэ, харталаах, оҕуруот астаах салат, кутааҕа туой иһиккэ буспут балык, кус, хатырыгы оргутан көөнһөрүллүбүт чэй, мүөттээх мутукча утаҕа уо.д.а.

Биіртэн-биір ураты амтаннаах бүлүүдэлэри, утахтары «Муус Хайа» ресторан шеф-повара Антон Евграфов уонна Чурапчы кэскиллээх асчыта Анатолий Татаринов айан-тутан астаатылар. Бүлүүдэлэр бары Прокопий Екечьямов уонна Ульяна Заровняева Чурапчы туой буруттан онорбут иһиттэригэр буһарылыннылар уонна ыалдьыттарга түгэтилиннилэр. Ыҥырыылаах асчыт Антон Евграфов дьонно-сэргэҕэ аһылык хайдах оҥоһуллубутун, киэргэтилибитин көрдөрдө, ону сэргэ бүлүүдэни астыырга иэйии хантан киірэрин, ас нөҕүө туох өйдөбүлү тиэрдэрин сырдатта. Бу тэрээһин сыалын-соругун тэрийээччи, «Аптаах бурдук» бөкөөрүнэ салайааччыта Ульяна Заровняева билиһиннэрдэ:

●●● Быйыл саас Чурапчыга бастакы кизһээни аһылыгы тэрийбиһит. Кэлбит дьон-сэргэ уонна ыҥырыылаах асчыттарбыт, ол иһигэр «Усадьба Атласовых» ресторан шеф-повара Николай Атласов олус сөбүлээбиттэрэ. Онуоха Николай Атласов Санкт Петер-

бург куораттан Саха сиригэр кэлбит «Якутские пирожки и много еще чего» киінэ хамаандатыгар биһиги тэрээһиммит туһунан кэпсээн, олус сэнээрбиттэр. Киінэ сценарийын ааптара, режиссера Владимир Хаунин тутта миэхэ төлөпүүннээн, туой иһиккэ гастрономической кизһээни аһылыгы тэрийэргэ көрдөспүтэ. Бу 30 киһиэхэ анаммыт тэрээһиммитин ыта сылдьан, «Алаас амтана» диэн түмсүү тэрилиннэ. Хамаандабытыгар үс туойдүүт Чурапчыттан Прокопий Екечьямов, Төлөйтөн Наталья Гуляева, Саргылаана Хоютанова, отонут Вероника Маркова, сахалааһыммыт – Чурапчы ыһааҕар кутааҕа туой иһиккэ буспут бүлүүдэлэригэр ыһааха кэлбит дьонно-сэргэҕэ күндүлээбиппит. Барытын Чурапчы олохтоох бородууксуйаларынан астаабыһытын истэн, амса-



Иан, эмиэ олус сэнээрбиттэрэ, сөбүлээбиттэрэ.

Тыл этиигэ ыраахтан кэлбит ыалдьыттарбыт хас биірдии бүлүүдэни тарҕаты, киэргэти туһунан олус интэриһинэйдик ааспытын, Чурапчы селиһинэй бурдугуттан буспут алаады, бэрэски, лэппиэскэ, саламаат эмиэ ураты сонун амтаннааһын бэлиэтээтилэр. Ону сэргэ туой иһиккэ буспут балыгы, кус миинин ордук сөбүлээбиттэрин эттилэр.

Марианна Яковлева, Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо: ●●● Бэс ыйыгар, самаан

сайыммыт саамай мунутуур кэмигэр олус истиг түмсүү буолла. Бырайыак ааптардарыгар уонна асчыттарга махтанабын. Инникитин да, бэйэбит дойдубут ингэмтиэлээх, сибиһэй аһын-үөлүн туһанан, төрүттэрибиттэн тийээн кэлбит ырыһааптары тупсаран, төрүт бүлүүдэлэри дойдубутугар үүнэр отунан-маһынан киэргэтэн, киэн эйгэҕэ тарҕата туралларыгар баҕарабын. Билигин ыччакка, оҕоҕо төрүт чэгиэн аһылык ис хоһоону дьиргэтэн, кэҥээн иһэрэ олус суолталаах дии саныбын.



Видеоу бу сизгэнэн киірээн көрүт



Асчыттар бүлүүдэлэрин түгэтиргэ бэлэмнииллэр// НЬУРГУЙААНА БЕЛЯЕВА ТҮҮЭРИИТЭ.

# Кэрэ эйгэтэ. Кырадаһын алыптаах умсулҕаныгар ылларан

**Бу күннэргэ Хатылы нэһилиэгэр ытыллыбыт улуустары Олонхо ыһааҕар Хатылы нэһилиэгин уран тарбахтаахтарын быыстапкатыгар «Дьулуруйар Ньургун Боотур» кырадаһынын кыбыты паннону, үгүс дьон сэргии, сэнээрэ көрдө.**



гэ аҕалан туруордум. Дьингэр, бу күннэргэ Монголияҕа ытыллыбыт быыстапкаҕа илдэ бараары көрдөспүттэрэ.

●●● Дьэ, элбэх киһи кэрэхсээн көрбүтүн бэлиэтин көрдүм, бэйэм да улаханньык сэнээрдим. Ким идиэйэтэй уонна төһө кэм иһигэр тигэн бүтэрдигит?

●●● Бу үлэбит идиэйэтин тобулуу – кэпсээнтэн кэпсээн диэххэ дуу... Үс сылаабыта, арай, түһээтэхпинэ, “Эн олонхо тиэмэтигэр үлэн суох” диэн ким эрэ саҕарбытыттан уһукта биэрбитим. Уһуктаат, тоҕо эрэ “Дьулуруйар Ньургун Боотур” олонхо өгнөөх кыраасканан ойууламмыт хартыналара харахпар көстөн ылбытара. “Үөһэттэн этитии кэллэ дуу” диэн санаа үүйэ-хаайа туппута. Онтон “Кырадаһын абылана” түмсүүм истэһиннэ-

ригэр түүлүн кэпсээтим. Бары да сэргии түстүлэр, ылсан үлэлииргэ соруннубут. Тутта “Дьулуруйар Ньургун Боотур” нууччалы тылынан тахсыбыт кинигэтигэр хартынаһы талан, паннобут устатын-туоратын ааһан -суоттаан, биірдии хартынаһы АЗ кээмэйдээх кумааһыга түһэртэрэн ыллым, ону истэһиннэһиһэрбэр түгэтиим. Тигэрбитигэр анаан өгнөөх сукуналарбытын буллубут, дьэ уонна үлэбитин саҕалаабытынан барбыппыт.

Түмсүүбэр урукку кэмнэргэ араас эйгэҕэ үлэлээбит дьахталлар сылдьаллар. Кырадаһынын кыбытылаах тигиини тигэн көрбөтөх дьон бу иис дьикти абылангар ылларан, ахсаана билибэт үгүс үлэни тигэн онордулар. Ол да иһин буолуо, бу уустук иис көрүгүн тиэхиньикэтин толору баһылаабыт буолан, олонхо дьоруойдарын

убарастарын үрдүк таһымнаахтык тиктилэр диэн бэйэм сыаналыбын. Бу паннобутун үс сыл устата тигэн бүтэрдим.

●●● Бу хас биірдии ойууга сирэйдэрин-харахтары көрөөччүгэ тиэрдии, таҕастарыгар-саптарыгар күлүктэрин түһэриин, оһуору-мандары ураннаан тигии барыта сап утахтары эрэ саҕа кырадаһынар бэйэ-бэйэлэригэр ыпсаран тигии элбэх сыраттан тахсарын, олус биіринчик үлэ буоларын истэн ыраах да киһи өйдүүр.

●●● Сөпкө бэлиэтээтин. Паннобутун тигэрбитигэр саамай уустуга харах, хаас, мурун, тиис уос барыта кып-кыра сукуна лоскуйдарыттан тигэн таһаары олус уустук. Туох баар кыһамныбытын ууран, дьобурбутун, сатабылбытын киллэрэн, илиибит сылааһын ингэрэн, сырдык санаа күһүн түмөн, бары биір киһи курдук эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһан, манньык дьикти кэрэ, кэрэхсэбиллээх үлэни айан-тутан таһаардыбыт. Онон салайааччы буолан туран, истэһиннэһиһэрбинэн киэн туттабын.

Үс сыл анараа өттүгэр түүлбэр үөһэттэн кэлбит этиини олоххо киллэрэн, П.А. Ойуунускай суруйбут улуу олонхотугар олоһуран, биллэр

худуоһунньуктарбыт Э.Сивцев, В. Карамзин уонна И.Корякин олонхо дьоруойун убарастарын араас өгнөөх кыраасканан ойуулаабыттарын биһиги өгнөөх сукуна кырадаһынарарынан кыбытан тигии ньыматынан биір хартынаһы онорон, дьон-сэргэ көрүүтүгэр таһаардыбыт.

●●● Салгыы бу паннобутун ханньык быыстапкаҕа кытыннарар былааннааххыт?

●●● Бу үлэбитин илдэ 12 буолан, аны күһүн алтынньы ыйга “Душа России” норуоттар икки ардыларынааһы бэстибээлгэ кытта барыахтаахпыт. Онон Россия худуоһунньуктарын сойууһун чилиэнэ, Саха сириин култууратын үтүөлээх үлэһитэ, норуодунай худуоһунньуга Анна Николаевна Зверева сүбэтинэн, паннобут кыты арааматын уларытан, тупсаран улахан быыстапкаҕа бэлэмнээтибит.

●●● Дария Семеновна, кэпсээнин иһин махтанабын. Тус бэйэҕэр уонна салайар түмсүүгэр өссө да айар үлэҕит аартыгар саҕатан-саҥа ситиһиилэри, биіртэн-биір ураты сонун үлэҕитин таһааран, дьонгутун-сэргэҕитин үөрдэ, кэрэхсэтэ турун.

# «Кыайы тойуга» түһүлгэ эр дьон тойуксуттары түмтэ

Анна ЗАХАРОВА

Улуу Кыайы 80 сылыгар уонна Чурапчы улууһа төрүт-тэммитэ 95 сылыгар анаммыт үрүҥ тунах ыһааха түһүлгэ-лэринэн араас куюнкуустар, күрөстөр тэҥинэн ытыллылар.

Эр дьонго анаан, бастакытын ытыллыбыт «Кыайы тойуга» куюнкууска 10 тойуксут кытан, төлөрүү маастарыстыбатыгар, саха төрүт фольклорун тарҕа-тыга, сайынарарыга сатабыл-ларын көрдөрдүлэр.



Одьулуунтан кытта кэлбит 75 саастаах Семен Саввин бэйэтин бу көрүҥгэ сана холоно кэлбит: «Мин бүтүн Гаврил Дмитриевич Ефимов доҕорутар артиллерист Гаврил Протодажконовка анаан суруйбут хоһоонун туойдум. Тойукка аан бастаан холоноонум. Улаханник ыллаабат киһинин. Сааһым тухары суоппарынан үлээлээбитим. Онон айан дьонун үгэһинэ, эмиз уруулга олордум да, млыыр идэлээхпин. Нэһилиэккэр кэсирдэргэ, пьесаларга кыттааччыбын. Бары кыттааччыларга ситиһиллэри баҕарабын», - диир санаатын үлэһинэ.

Түмүккэ анал ааттарга миэстэлэр олохтоннулар. Ол курдук «Чулуу аат»:  
1 – Давид Андреев (Кытаанах);  
2 – Анатолий Захаров (Хатылы);  
3 – Петр Егорович Беляев (Сылап).  
«Бастыҥ аат»:  
1 – Анатолий Николаевич Христофоров (Соловьев);  
2 – Семен Васильевич Саввин (Одьулуун);  
3 – Тарас Егорович Толстоухов (Мутудай).  
Анал аат «Дорҕоонноох тойуксут» – Михаил Иванович Окочешников (Алаҕар);  
«Долгохутар кылыһах» – Айвал Афанасьевич Местников (Болтоҕо);  
«Уһун тыһынаах тойуксут» – Владимир Ефремович Спиридонов (Кадаар).  
Урагы сонун куюнкуус кыайылаахтара анал бириистэринэн наһардааланылар.

# Мажаайыга – улуустааҕы үрүҥ ыһаах

**Ыһаах - 2025.** Маанылаах Мажаайы алааһыгар Чурапчы улууһа төрүт-тэммитэ 95 уонна Улуу Кыайы 80 сылларыгар анаммыт ыһаах ыһылынна.



Ыһаах үөрүүлээх аһыллытын түгэни.

Марфа ПЕТРОВА

Төһө да былыттаах, сөрүүн күн-дьыл турдар, сиздэрэйдик сахалыы танымбыт дьон алааһы толору муһуна. Ыһаахка кэлбит хас биирдик ыалдыты Чурапчы далбар хотуттара үөрэ-көтө арчылаан көрүстүлэр.

Ыһаах үөрүүлээх аһыллымытыгар ойдуобут уолаттар түгэни уматтылар, далбар хотуттар хааман наскылдыһан кириэн, түгэ бурдуотун унардан, түһүлгэни ыраастаатылар, арчылаатылар. Онтон айыы маанылаах көтөрдөрө – кылбаа манҕа кыталыктар үрүҥ тунах ыһаагы уруйдаан, кыталдыһа үгүсүлээтилэр. Салгыы киин түһүлгэсэ Чурапчы улууһун сайдытыгар сүжкөн кылааттарын киллэрбит биир дойдулаахтарыт, сэбиэскэй-партийнай үлэ бэтэрээннэрэ, соҕуос дириэктэрдэрэ, Чурапчы улууһун

Бочуоттаах олохтоохторо Иннокентий Аммосов, Григорий Смирников, Иван Пинигин хааман киирбиттэрин дьон-сэргэ уруйдуу көрүстэ. Киһилэр ыһаах бэлэстин – Ытык Дуоһаны улуус баһылыгар Степан Саргыдаевка туттардылар. Степан Анатольевич Үрүҥ тунах ыһааһынан бар дьонун эвэрдалээн туран, күөх сайыны көрсөр, күөх быяаны, дьолу түстүүр бырааһыныгы үөрүүлээхтик арыйда. Үс ытык алгысчыт киин түһүлгэсэ кыталык кыргыттары, туруйа уолаттарын баһыһынарар кириэн, аал уоту айах тутан, алгыс сизринтуомун толордулар. Салгыы кымыс үрдүн охторуу сирэ-туома мытылына. Биир сонун түгэнинэн Хайахсыт нэһилиэгин олохтооҕо Евадокия Кузьмина таптааллаах Чурапчытын туһунан суруйбут ырыатын сүрэхтэниэтэ буола. Айар куттаах, Саха сиригэр кизгник биллэр биир дойдулаахтарыт – Алексей

Потанов, Алексей Егоров – Өркөн, Александр Пономарев – Понеш сана ырыаны ниргирдээхтик толордулар, көрөөччүлөр ытыстарын тыаһа уҕараабата. Киин тырыбынаҕа улуус баһылыга Степан Саргыдаев, улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдэтэлэ Яков Окочешников, РФ Федеральнай Сэбиэтин сенатора Егор Борисов, СӨ Бырабытталыстыбатын бэрэссэдэтэлин солбуһааччы Георгий Степанов, СӨ Ил Түмэн дьокутааттара Павел Пинигин, Дмитрий Поисеев, Чурапчы нэһилиэгин баһылыга Владимир Сивцев уонна нэһилиэк дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдэтэлэ Василий Гуляев ыгырыллаан күндү ыалдыттарынан буоллулар, биир дойдулаахтарын үбүлүйдээх ыһааһынан истинник эвэрдалээтилэр. Улуус баһылыга Степан Саргыдаев Улуу Кыайы 80 уонна Чурапчы улууһа төрүт-тэммитэ 95 сылынан эвэр-

далээн туран, улууспут кизг, баай историялааһын бэлэстээтэ. Тус этинигэр Чурапчыны Чурапчы дэтэн аатын үрдэппит, сайдыы суолугар дабаһыт чулуу дьоммут үтүө ааттарын ааттаталаан туран махтанна. Маны сэргэ Улуу Кыайыны аҕалсыбыт биир дойдулаахтарытыгар, улууспут туруу үлэһит дьонугар сүгүрүйэрин биллэрдэ. Саха сирэ, улууспут бадысханнаык сайда турарыгар, сайыммыт уйгулаах буоларыгар баҕарда. СӨ Ил Дарханын, Бырабытталыстыбатын, Ил Түмэн уонна Чурапчы улуусун урдүкү наһараадаларын туттарыы түгэсэ тосхойдо. «Чурапчы улуусун Бочуоттаах олохтооҕо» балиэни Чурапчы гимназиятын физикаҕа учууталыгар Мария Хоютановаҕа, «СӨ Муниципальной сулуусла туйгуна» балиэни Одьулуун нэһилиэгин баһылыгар Людмила Ефремоваҕа, бүтүн Арасыйытааҕы олохтоох бэйэни салайыныы ассоциациятын бочуоттаах балиэтин Кытаанах нэһилиэгин баһылыгар Егор Потановка, «Чурапчы улуусун Бочуоттаах бэтэрээнэ» анал балиэни улуустаагы киинэммит бухгалтерия буҕаалтырыгар Наталья Корякинаҕа, Ала дойду Улуу сэринтик кыттылааҕа Гаврил Протодажконов аатынан балиэни Анал байыаннай дьайыы кыттылаахтарыгар Александр Данилова, Артем Иустиновка, Георгий Федоровка, маны сэргэ Анал байыаннай дьайыыга кытта сылдьан хорсундук охтубут Иван Поповка анаммыт «Эр санаала-

# Мааны Мажаайыга хомус дьүрүскэн тыаһа кутулунна

Анна ЗАХАРОВА

«Хочуоралаах тыллаах хомуһуннаах хомуһум ба-рахсан» куюнкуус түһүлгэтигэр бөлөбүнэн уонна биирдиклээн хомусчуттар бөлөхтөрө улууспут үгүс нэһиликтэриттэн уонна атын улуустартан кэлэн кытыннылар. Бу күрөскэ үгүс сайаапка киирбит.

Кытаанахтан муусука учуутала идэлээх Ангела Харитонова импровизатор хайысхатыгар кытыһа, отгон киин дьарыктыыр үс кыһа триона сайын кэлитин дьүһүйдүлэр. Эдэр бөлөх номнуо ситиһиллэрдээх. Ол курдук, «Дьүрүскэн» өрөспүүбүлүкэтээди куюнкууска 2-с итиэ-лэниэх лауреат үрдүк аатын сүкпүттэр. Отгон «Утум» дьизитин иһинэн үлэһит, «Айыллаан»

култуура киинэ тэрийбит «Дьизрэй» куруһуогун Александра Игнатьева салайар. Куруһуок чилиэнэ Анна Дьячковака билиһиннэри-битинэ, төһө да былы-рыныгыттан сана саҕалаан эрэр буоллалар, улуустарын, өрөспүүбүлүкэлэрин иһинэн мунурдаммакка. Санкт-Петербурга кэтэхтэн мытыллы-быт норуоттар икки ардыла-рынааҕы хомус куюнкууһугар кыттан гран при үрдүк аатын ылыгытар. Дьүһүлүүр сүбэҕэ хомус көрүгүн биир бастакынан сайынарарыга дьобун кылаа-тын киллэрситбит, саха хо-муһун араас дойдуларга аат-талыт импровизатор хо-мусчут Евадокия Калачева бэйэтинэн үлээтэ. Күрэх түмүгүнэн кыайы-лаахтар билиһинилэр: «Кылаан Чыпчаал» – Күннэй Лоскина (Чурапчы);



«Дьизрэй» бөлөх дьарыгыгар.

«Чулуу аат» I үрдэлэ – Айталина Протопопова (Чурапчы);  
«Чулуу аат» II үрдэлэ – Гаврил Чириков (Үөһээ Дьааһы куорат);  
«Чулуу аат» III үрдэлэ – Маргарита Ефимова (Орто Халыма);

«Бастыҥ аат» I үрдэлэ – Наталья Устинова (Чурапчы);  
«Бастыҥ аат» II үрдэлэ – Зоя Мохначевская (Хатылы);  
«Бастыҥ аат» III үрдэлэ – Анна Максимова (Мэҥэ Хаҥалас);  
Биирэйил балиэ – Ангелина Харитонова (Кытаанах);

# тунах

ныа» сударыстыбаннай уорды-  
аны ийэтигэр Мария Поповага  
туттардылар.

«Гражданской килбиан»  
түгүн балиэни Чурапчы улуу-  
хун уонна Хоптоҕо нэһилиэ-  
гин Бочуоттаах олохтообор, су-  
руйааччы Павел Федоровка,  
Алабар нэһилиэтин Бочуоттаах  
олохтообор Валерий Лыткин-  
га, «СӨ нэһилиэнньэтин со-  
циальной харалтатын үтүөлээх  
үлэһитэ» бочуоттаах анал ааты  
улуустааҕы социальной харал-  
та салайааччытыгар Лидия То-  
сукеевага, СӨ Ил Дархан гра-  
мотатын Чурапчы нэһилиэтин  
баһылыгар Владимир Сивцев-  
ка, СӨ Ырабыыталыстыбатын  
грамотата улуус дьаһалтатын  
опека уонна попечительство  
отделын сүрүннүүр исписалин-  
нигэр Дария Никитинага, «СӨ  
Ытык кырдьаҕаһа» балиэни Улэ  
бэтэрээнэ Митрофан Иустин-  
новка, РФ сенаторун Махтал  
суруга «Аман» фермерской ха-  
һаайыстыба салайааччытыгар  
Булгунных Аман Мэтэс уолугар,  
«Балаһаннаах» фермерской ха-  
һаайыстыба салайааччытыгар  
Алексей Пономаревка, Сылан  
нэһилиэтин арыы сыадын маас-  
тарыгар Иван Трофимовка, Ил  
Түмэн Бочуотунай Грамотата  
Улэ бэтэрээнэ Михаил Климов-  
ка, С.А.Новгородов аатынан Чу-  
рапчы орто оскуолатын физкул-  
туурага учууталыгар Василий  
Степановка туттарылынылар.

«Чурапчы нэһилиэтин Бо-  
чуоттаах олохтообор» аат эне-  
ретика бэтэрээнигэр Иван Ма-  
каровка илгэрилиннэ. Маны  
таһынан Чурапчы нэһилиэ-  
тин «Тоҕус томтор» балиэтинэн  
«Ситим» маҕаһынын салайаач-  
чыта Зоя Сивцева наҕараада-  
ланна.

Ити кэһиттэн кымыс үрдүн  
охторуу сизэрэ-туома ытылыгы-  
на, илии илииттэн ылыһан,  
киэн түһүлгэлээх оһуохай тө-  
рилиннэ.

**Быһирэбил бэлиэ** – Марфа  
Артемьева;

**Быһирэбил бэлиэ** – Ольга  
Дьячковская (Чурапчы);

**Бөлөһүн кытты**  
«Чулуу аат» I үрдэлэ –  
«Кэрэли» бөлөх (Чурапчы);

«Чулуу аат» II үрдэлэ –  
«Лыккынас» бөлөхө (Кытаанах);  
«Чулуу аат» III үрдэлэ –  
«Дьирэй» (Чурапчы).

Санааны сааһымыр, дууба-  
ны уоскутар, уйулаһаны эмиир  
абылаһнаах хомус тыаһа биэр-  
тэн-биэр ураты дорҕоон буолан,  
Мааны Маһайы алаас үрдүнэн  
лыккыны дьуруһуйда, хонку-  
нуу кутулууна. Истибит, сыл-  
дыбыт дьон бу түһүлгэттэн са-  
наалыын чапчээн, сүргэлиин  
көтөһүллэн тарҕастылар. Кыт-  
тааччылар уонна тэрийээч-  
чилэр куонкурус сылтан-сыл-  
таһыма үрдээн иһэрин, атын  
улуустартан тийэ кэлэн кыт-  
тыбыттарын балиэтээтилэр.



Күрэх кыайыылаахтара уонна тэрийээччилэрэ. АЛТАЙ ТУУРИМТ

## Павел Друзьянов - “Тоҕус томтор оонньууларын” үс төгүллээх кыайыылааҕа!

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ

**Ханнык ыһах көрө-нара, күүс былдыһыҕа, хары баттаһыҕа, хол холоһуута, үтүө киһи улана-хатана, илии-атах оонньуута суох барбытай? “Тоҕус томтор оонньуулары” өссө 2003 сыллаахтан төрүттэнэн, элбэх күүстээх спортсменнар күрээстэнэн, үгүс киһи сэнэриитин илан, өрөспүүбүлүтүгээн таһымаах күрэхтэһиигэ кубулуйда диэтэхпитинэ, сыыспайпыт.**

Устуоруйа быһыын сэгэ-  
тэн көрдөххө, 2003 сыллаах-  
ха Мааны Маһайы алааска  
ытыллыбыт ыһаахха бөрт  
үгүс мөккүөрүнэн төрилли-  
бит тоҕус түһүмэхтээх “Тоҕус  
томтор оонньуулары” аан  
бастакытын төриллибитэ. Оч-  
чотооһуга улуус баһылыгы  
социальной боллуруостарга  
солбуйааччы Альбина Иу-  
стинова, спорт отделын нача-  
алынныга Николай Гуляев  
уонна исписалие Михаил И-  
пятьев көбүлээһиннэринэн  
бастакы күрэхтэһии буолбу-  
та. Ол кэмтэн ыла, күрэхтэһии  
таһыма сайдан, үрдээн, 2014  
сылтан саҕалаан, билигин  
Чурапчы улууһун баһылыга  
Степан Саргыдаев быһаччы  
өйбүлүнэн “Тоҕус томтор оон-  
ньуулары” биэр дойдулаахпыт,  
“Мистер Норд” анал аат хаһа-  
йына, өрөспүүбүлүкэҕэ  
ытыллыбыт “Үрүң Уолан”  
күрэх мунуһуур кыайыылааҕа,  
Салехард куорат курдук ыраах  
дойдуга, сахалар лаппа ыһа-  
хтаахтарын итэһэллэп Степан  
Алексеев сырдык кэриэнигэр,  
быйыл үбүлүйдөөх ыһаахха  
Х-с төгүлүн ытылыһына.

Быйылгы күрэхтэһиигэ  
барыта 10 спортсмен аат аат-  
таан кэлэн кытыһына.

Кинилэр ортолоругар Чу-

рапчы улууһуттан 2022 сыл-  
лааҕы “Тоҕус томтор оонньуу-  
лары” кыайыылааҕа Павел  
Друзьянов, элбэи эриэһэрэр  
ыччаттарбыт Ньургун Лавров,  
Юрий Копырин, Дьулустан Ка-  
лачев, Томпо сымса ыччатта-  
ра Альберт Гурьев, Алабартан  
тардыылаах Алексей Про-  
тодяконов, талах курдаах  
Таатта ааттааҕа Архан Мак-  
симов, Бүтэй Бүдүү боотура  
Дмитрий Петров, Чурапчы  
көрөөччүлэригэр таптаһыт  
Муома хохууна, Хадаартан  
тардыылаах Алексей Ефимов  
уонна Дойду бэрэсидьиэниэ  
Владимир Путинтан “Хорсу-  
кун иһин” мэтээллээх анал  
байыаһнай дьайыы кытты-  
лааҕа, Орто Халыма мччата  
Алексей Яловская.

Бастакы күнүгэ 4 көрүн  
түмүгүнэн көрдөрүүнү би-  
лиһиннэрдэххэ, **тутум эр-  
гиргэ:**

- 1 миэстэ – Павел Друзьянов (Чурапчы, 55 эргир);
- 2 миэстэ – Дмитрий Петров (Бүлүү, 54 эргир);
- 3 миэстэ – Юрий Копырин (Чурапчы, 54 эргир).

**Варамалдайлаах сүүрүүгэ (80 килэ ыһааһынаах):**

- 1 миэстэ – Дьулустан Калачев (Чурапчы, 16 сөк.75 дэһээтэй);
- 2 миэстэ – Ньургун Лавров (Чурапчы, 16 сөк.94 дэһ);
- 3 миэстэ – Алексей Прото-  
дяконов (Муома, 16 сөк.97  
дэһ).

**Мас тардыһыытыгар:**

- 1 миэстэ – Павел Друзьянов (Чурапчы);
- 2 миэстэ – Альберт Гурьев (Томпо);
- 3 миэстэ – Юрий Копырин (Чурапчы).

**400 миэстэрэ сүүрүү:**

- 1 миэстэ – Дьулустан Калачев (Чурапчы, бириэмэтэ 54 сөк.59 дэһээтэй);
- 2 миэстэ – Алексей Прото-  
дяконов (Муома, 55 сөк. 12  
дэһ);

3 миэстэ – Алексей Ефимов (Муома, 55 сөк. 50 дэһ).

Иккис күн “Тоҕус томтор оонньууларын” 5 көрүнэ ытылыһына: Тоҕус туоска мстаныы, төрүт оһунан ытыы, кулун тардыһыы, хапсаҕай, бэрэбинэни көтөһүү. Урукку сылларга бу оонньууларга чөмпүүөннээбит Мерсияз Пахомов, Любомир Николаев, Иван Белолобская, Рустам Ксенофонтов, Дмитрий Попов, Егор Филиппов, Владимир Федоров, Павел Друзьянов о.д.а. ааттаах-суолаах спортсменнар таһыма-  
рыгар быйыл 10 бөлөс кыт-  
тымы ыла. Тэг баайыылаах  
уолаттар буолан, эрдэттэн ким  
кыайыан сөбүн туһунан сы-  
лыктааһын суоҕа, ону аһан  
көрүнүр аайы саҕаттан-саҕа  
ааттар күөрэйэн испиттэрэ,  
бэрт кыһыылаах кыайта-  
рыылаах, алҕас сыһа-хал-  
ты туттулар кыайан да иһэр  
спортсмены ыраахха диэри  
хаалларар түгэннэри спорду  
сэһээрээччилэр уу харахпы-  
тынан көрөн, эт кулгаахпы-  
тынан истэн кэллэбит.

Чурапчы улууһа төрүт-  
таммиста 95, Улуу Кыайыы 80  
сыллар уонна “Мистер Норд”  
анал аат хаһаайына Степан  
Алексеев сырдык кэриэнигэр  
анаммыт Х-с төгүлүн ытыл-  
лар “Тоҕус томтор оонньуу-  
ларын” кыайыылаахтара би-  
лиһилэр.

Күрэхтэһии көрүннэринэн  
түмүгүн билиһиннэрдэххэ,  
**кулун тардыһыытыгар:**

- 1 миэстэ – Дмитрий Петров (Бүлүү);
- 2 миэстэ – Альберт Гурьев (Томпо);
- 3 миэстэ – Дьулустан Калачев (Чурапчы).

**40 миэстэрэ төрүт оһунаны көрүгэр:**

- 1 миэстэ – Алексей Ялов-  
ская (Орто Халыма);
- 2 миэстэ – Альберт Гурьев

(Томпо);  
3 миэстэ – Юрий Копырин (Чурапчы).

**Тоҕус туоһу мстаныыга:**

- 1 миэстэ – Ньургун Лавров (Чурапчы, көрдөрүүтэ – 32м02см);
- 2 миэстэ – Алексей Прото-  
дяконов (Томпо, 31м 03см);
- 3 миэстэ – Павел Друзьянов (Чурапчы, 29м 90см).

**Хапсаҕайга:**

- 1 миэстэ – Дьулустан Калачев (Чурапчы);
- 2 миэстэ – Альберт Гурьев (Томпо);
- 3 миэстэ – Дмитрий Петров (Бүлүү).

**115 килэ ыһааһынаах бэрэбинэни көтөһүүтэ:**

- 1 миэстэ – Дмитрий Петров (Бүлүү, 350 миэстэрэ);
- 2 миэстэ – Альберт Гурьев (Томпо);
- 3 миэстэ – Алексей Прото-  
дяконов (Томпо).

Иһинэ гынан тоҕус көрүн  
түмүгүнэн уопсай очукуола-  
рын аһан таһаардахха:

**1 миэстэ** – Чурапчы Сы-  
лаһыттан Павел Друзьянов  
буолла уонна 500 тыһыынча  
солкуобай харчынан наҕараа-  
даланна;

**2 миэстэ** – Чурапчы  
нэһилиэгиттэн Дьулустан  
Калачев таһыста уонка 300  
тыһыынча солкуобай суума-  
нан бириэмийэлэннэ;

**3-с бочуоттаах миэстэ** –  
Томпотон Алексей Прото-  
дяконов тигистэ итинэнэ  
150 тыһыынча солк. сууманы  
гутта.

Оттон атын спортсмен-  
нарга, сүрүн спонсордар аат-  
тарыттан, Степан Алексеев  
аймахтара сыаналаах бириэ-  
стэри, туттардылар, кыайы-  
лаахтары Чурапчы улууһун  
баһылыга Степан Саргыдаев,  
Чурапчы нэһилиэтин баһылы-  
га Владимир Сивцев эһэрдэ-  
лээтилэр.

# Тапталлаах оскуолабытыгар махтанабыт

**Ахтан-санаан.** Чурапчытаабы интэринээт-оскуоланы бүтэрбиппит 55 сылынан иһирэх ахтыбытын аныыбыт.

Быйыл оскуоланы бүтэрбиппит 55 сыла Улуу Кыайы 80 сыллаах үбүлүйүгэр, тапталлаах Чурапчыбыт улууһа төрүттэммитэ 95 сылыгар түбэстэ.

Бийиги учууталларбыт, төрөпүттэрбит ортолоругар сэрим кыттыылаахтара, тыыл бэтэрээннэрэ үгүстэр этэ. Киһилэр өгөлөрүнэн патриоттуу тыһыҥна интиллибит көлүөнө буолабыт. Бийиги 1970 сыллаахха оскуоланы Владимир Ильич Ленин гөрөөбүтэ 100 сылыгар бүтэрбиппит.

Хаһан да, ханна да тийдэрбит, улууспутунан киэн туттабыт, ол балиһини тэрээһиммитин улууспут кыраайы үөрэтэр түмэлиттэн сэдэлаатыбыт. Түмэл салайааччыта Афанасий Захаров көрсөн, улууспут 95 сылын көрсө, элбэх ситиһинин сырдатта.

Салгыы аар саарга аатырбыт оскуолабыт спортивной Албан аат түмэлиттэр тийэни, экспонаттарын, матырыйаалларын астына көрөн оҕо саастытын эргиттибит.

Онус кылааһы 11 араас оройуонтан, 2 куораттан (Дьоккуускай, Мириэнай) 52 буолан бүтэрбиппит. Саамай уус уолбут Спиридон Шестаков оҕорон, иһин Имигиттэбэ хатын чаран быһыыгар бастакынан тупсадай мас сэргэни туруорбуттук. Үтүө көлөбүр буолан сылын айым выпусктар сэргэлэрэ көккөлөбүн, Чурапчы интэринээт-оскуоланын мһаахтыыр түһүлгэтэ буолан, аан дойдутаабы Оҕо көмүскэлиин күнүгэр өрөспүүбүлүкэ үрдүкүн бастакы мһаах манна ытыллар уонна выпускниктары түмэр.

Быйыл мас сэргэбит аттыгар 55 сыллаах үбүлүйүбүтүгэр анаан арыс кырылаах алтан сэргэни туруордуубут. Бу кэрэ көстүүдээх алтан сэргэбитин аҕатын талаанын удьуордаабыт Георгий Васильевич Дьячковский оҕордо.

Оскуоланы бүтэрибитигэр дириэктэриин Василий Федотович Ермолаев, тириэньэриин Дмитрий Петрович Коркин үлэлиллэрэ.

Интэринээт төмтөрө "Сага дэриэбинэ" дьин баттанара. Улуус тэриллибитэ 4 сыл буолбутун кэннэ, 1934 сыллаахха, бу төмтөргө педагогическай училище аһыллыбыта, өрөспүүбүлүкэ араас мунуктарыттан учууталлары үөрэтэн таһаарар кыһа 1957 сыла дьэри үлэлиэбитэ.

Онтон 1957 сыллаахха Саха АССР Бырабытыалыстыбатын уурааһынан сэрим кэнниттэн тулаайах уонна элбэх өбдүлөөк ыалларга көмөлөһөр сылтан педучилище базатыгар алмин сүһүөх интэринээт-оскуола аһыллыбыта. Бу оскуола саха алпаабытын айбыт, сахалар-



Олимпийскай выпусктаабы бийиги оскуоланын бүтэрбиттэрэ.

тан бастакы учуонай-лингвист Семен Андреевич Новгородов аатын Дмитрий Петрович Коркин аата интэриллиэр дьэри сүкүлүтэ.

1961 сыллаахтан арыс кылааска оскуола буолбута. Ол кэмгэ Сага дэриэбинэ 80 оҕо аналлаах оскуола, икки оҕо оҕорор куортуһа, кулууп, дыссаат, остолобуой, үлэһиттэр оҕорор уолсайдара, баанньык, маҕаһын, гараас, ат баайар конюшня, үс ысхылаат, ампаар, медпуун, стадион бааллар.

1966-1967сс. үөрэх дьылытан орто оҕо спорттивной интэринээт-оскуола буолбута. Онтон ыла сэргэхсийи саҕаламмыта - Дмитрий Петрович Коркин уонна киһи биһиргэ үлэһиттэр өрөспүүбүлүкэ араас оройуоннарыттан тустууга баҕалаах оҕолору сүүмэрдээн, дьарыктаан, аан дойдуга аатырар тустууктары итэн таһаарбыттара. Ол кэмгэ бийиги ити үтүө учууталларга, итэзэччилэргэ үөрэммит дьоллоохтук.

Бийиги 1961-1962сс. үөрэх дьылыгар иккис кылааска киһирэбитигэр, бастакы учууталынан Иннокентий Романович Михайлов аһаммыта, итэзэччилэр - Анна Афанасьевна Попова, Петр Васильевич Неустроев.

1962-1967сс. кылаас салайааччыта Мария Семеновна Листикова, тастан үөрэнээччилэргэ Иван Михайлович Павлов, Цыпена Николаевна Данилова, итэзэччилэр Анна Афанасьевна Попова, Петр Васильевич Неустроев.

1967-1968сс. үөдь кылаас салайааччылары "А" - Мария Семеновна Листикова, "Б" - Лука Афанасьевич Дьяков, итэзэччилэр - Петр Васильевич Неустроев, Дмитрий Константинович Осипов.

1968-1969сс. үөдь кылаас салайааччылары "А" - Ирина Степановна Шадрина, "Б" - Светлана Николаевна Шабалина, итэзэччилэр - Дмитрий Константинович Осипов, Нюрбина Петровна Кардашевская.

1969-1970сс. үөдь кылаас салайааччылары "А" - Екатерина Семеновна Лукина, "Б" - Светлана Николаевна Шабалина, итэзэччинэн Нюрбина Петровна Кардашевская үлэ-

лэбиһтэ.

Бийиги 8-с кылааска киһирэбитигэр, 1967-1968сс. үөрэх дьылыгар 220 оҕо үөрэнэр саҕа мас оскуолага тутуллубута. Уонна бийиги, оҕолор, күүспүтүнэн икки этээстээх спорт саалата үлэбэ кирибита. Дмитрий Петрович Коркин сахалыы мындыр толкуйунан эт-хаан өтүнэн сайдарбытыгар аан дойдуга суох тренажердарын бийиги көлүөнэ "айаһаабыппыт". Бийигин историяга кирибит хаартыскаларга, киһи пуондатыгар бийиги оҕолорбут элбэхтик көстөллөр.

Сааһыран истахпит айыы, учууталларбытыгар, тириэньэрдэрибитигэр, итэзэччилэрибитигэр махталбыт күүһүнэн иһэр. Ол туһунан - 55 сыл устата үөрүүдээх да, хомолтолоох да кэмнэргэ иллээх дьэ кэргэн оҕолорун курдук түмсүүдэхпит. 1990 сыллаахха оскуоланы бүтэрбиппит 20 сылыгар Д.П.Коркин мусуойу аһаайбатыгар сэргэ туруорбуттук. Олимпийскай кылаас аатыттан сэргэни уус Роман Пинигин оҕорбута, мастары олодуубуттук.

Аар саарга аатырбыт Бетүрүөбүскэ дьарыктанан, көңүл тустууга уһуйуллан, бийиги ыкүстэн 10 ССРС спордун маастардара, 11 кенүа тустууга маастарга кандидаттар силигилээн тахсыбыттара. Дмитрий Петрович идэһэлэрин олоххо кыһалары үлэһитин таптыыр, бэринилээх, үрдүк таһынаах үлэһиттэр бийигини таһааран, 52 выпускниктан 6 киһи учуутал, 6 - тириэньэр, 6-тыа хаһаайыстыбатын, 3 доубуйа харыстабылын, 3 - тугаччы; 3 - култуура эйгэтин үлэһитэ, 7 үп-харчы эйгэтин, 1 - эргээн эйгэтин үлэһиттэ, 4 суоппар идэтин баһылаабылпыт.

Бары идэбитигэр бэринилээхтик үлэһэн-хамсаан, оҕорон каллибит.

Ханнык баҕарар үлэ түмүктээх, ситиһинлэрдээх буолар. Спорт оскуоланы уонна Улуу киһибит Дмитрий Петрович уонна киһи хамаандатын оскуоланын аспаыт дьон үрдүк ситиһилээх, барытыгар иһики күөһүгэ сылдьар көхтөөх по-

анциялаах буоларга олохпут смала буолбута. Бийиги кылааспыт оҕолоро үлэһит-хамсыы сылдьар нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтоохторо буолаллар. Дьон-сэргэ буолан тахсыбыт "Чурапчы улууһун Бочуоттаах олохтоого" үрдүк ааты 5 киһибит сүгэр. Ол курдук:

**Павел Павлович Пинигин** 1976 сыллаахха Монреаллаады Олимпиадага ССРС сүүмэрдэммит хамаандатынтан 68 кг дьэри ыйааһыҥна чемпион үрдүк аатын ылан, шедестал үрдүк чыпчаалыгар тахсыбыта. ССРС үтүөлээх маастара. "Бочуот аһага" уонна "Хотугу Сулус" уордан кавалера, 2013-2025сс. Ил Түмэн дьоккуутаата.

**Михаил Егорович Друзынов** - спорт эйгэтигэр биллэр салайааччы, коллекционер, кыраайы үөрэтэччи. Саха АССР физическай културатын уонна спордун үтүөлээх үлэһитэ.

**Көңүл тустууга** өрөспүүбүлүкэ эйгэтигэр категорияга судууҕа. "Гражданский килбиэн" бэлиэ хаһаайына. Спорка XX-с үйэ лауреата. "Азия оҕолоро" спорттивной оонньуулар бастакы салайааччыта.

ССРС уонна Америка спортсменнарын довордуу көрсүүлэрин тупсарыга Сэбиэскэй Сојуустан дэлэгэссийэ састаабыгар 1990 сыллаахха кириэн, эйэ бөһөргүүгүгэр өгөтүн иһин, АХШ Вашингтон штатын Аубрун куоратын Бочуоттаах гражданина буолбута. (Роман Дмитриев - Колорадо штат бочуоттааа, барыта Саха сириттэн 5 киһи буолбута.)

**Николай Николаевич Корякин** Чурапчытаабы ПМК-га болуотунукутан саҕалаан, онтон маастарынан, бригадаһиринэн, ПМК "Якутсагропромстрой" начальнигынан оҕорон, Чурапчы салиэннэтигэр элбэх таас тууулары, хастыы да этээстээх, элбэх кыбартыырааах дьэжэри тутан, дьонуттан-сэргэтиттэн үтүө махталы ылбыта.

1997 сылтан Саха Өрөспүүбүлүкэтин үп министриэтибэтигэр биһир тутуу саалаһын-инвестиционнай бырагырааманы салҕаан, биһир сийэбэ тахсар дьэри үлэһэн кэллэ. Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр

олох-дьаһах, социальнай бааралай тутуулары барыта киһи илһитин иһинэн үбүлэһэн, үлэбэ кириэн, дьон туһугар үлэһити тураллар.

Россия бочуоттаах, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх тугаччыта, «Гражданский килбиэн», «Саха Өрөспүүбүлүкэтин үп сулуустатын туйгуна бэлиэ» хаһаайына.

**Татьяна Афанасьевна Гоголева** Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бастакы Бөһөһүдүөнэ М.Е. Николаев ыйааһынан тэриллибит "Хотугу сулус" оҕо телерадиоакадемиятын салайааччытынан 25 сыл үлэһэн кэллэ. Татьяна Афанасьевна - элбэх куюнкуустар аһаардара. Ол курдук, "Хотугу сулус", "Сыл бастык ыла" күрэхтэр, "Олонхо дойдутугар аан дойду култуурата" бэстибээл, Россия дьахталларын I кэнгириэһигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин дэлэгэссийэтин салайааччыта. Саха Өрөспүүбүлүкэтин културатын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин културатын уонна социальнай сулуустатын туйгуна. «Гражданский килбиэн» бэлиэ хаһаайына.

**Николай Николаевич Пономарев** Чурапчытаабы сельхозтехникиһаа өр сылларга КАМАЗ массыһаа суоптарынан үлэһитэ. 1979, 1982, 1987сс. чемпион-суоппар. Россия транспортын бочуоттаах, Саха сирин транспортын үтүөлээх үлэһитэ. 50 сыл суоппардаабыта. «За строительство БАМа», «За доблестный труд» мэтээл хаһаайына.

Олохпутугар ситиһинлэрибит тапталлаах оскуолабыт колэктибиһигэр аһаар. 55 сыллаах үбүлүйүбүтүнэн алтан сэргэбитин туруорууга 95 сааһын туолар учууталбыт Екатерина Семеновна Лукина, тириэньэрибит Дмитрий Петрович Коркин оҕдообото Александра Семеновна Коркина, кыһа Гея Дмитриевна Коркина, улууспут баһылыга С.А.Саргыдаев, улуус дьоккутааттары Сэбиэтин бэрэссэдээтэля Я.П.Охонешников, Чурапчы нэһилиэтин баһылыга В.Д.Сивцев, Чурапчытаабы физкултуура институтун ректора И.И.Готоцев, институт бочуоттаах Бөһөһүдүөнэ М.Д. Гуляев, Чурапчытаабы интэринээт-оскуола дириэктэ С.А. Захаров кэлэн, тэрээһиммит үйэлэргэ хардылаһыр суолтаабылар.

Үөрэммит кыһабыт интэр-үөрэтэр колэктибэ бийигини күүстээх санаалаах буоларга, олоххо туруулаһарга, кырдыксыт, хөһө буоларга улахан суолтаны уураа көлүөнэттэн көлүөнөбэ бэриллэ турдуун!

1970 сыллаах выпускниктар - Николай Пономарев, Татьяна Гоголева.

# Сынньаланга.

## «Арыый эрдэ ажалбыккыт», — диэбиттэр

**Былыр-былыргаттан бачага дьэри, мутугунан бырабар мулгур үйэ тулары, манхайа сааан баран, аастый-быт астаах, аарыгыра ачылаһыра айгыстыбыт аарыма кырдыаастар, сир туннүктэрэ: «Куобах мэнээгэ уон икки сыл буола - буола эргийэр», — дии кэпсир этилэр.**

Ала-чуо куобах мэнээгин оройутар, аастый үйэ быһарангаарын анараа таһаатыгар, балаан баһылыга, өтөх иччитэ дэмнээкэ, дьон-сэргэ ортотугар боччум байлалэхтик боччоттаммыт, чугас - ыраах киһи мьндырынан биллибит. Болдьумаар кырдыаас тоһ күөс буһарын кэтэһэ таарыйа, күөгэйэр күнүгэр, дьэлтэйэр дьэтигэр, айбыт аратыккын, Дьэкиризм кинээстии, Ураһа үрөһүн баһыттан арбахтан бултаабыт моойторуктаах кардан эһэлэрин тириэтэ тэллэһин үрдүгэр, хаас түүтэ сыттыкка төбөтүн ууран, куобах суорданынан үлтүнөн, смышыана сыппыт. Арсаһа, күнүскү түбүгүн сыһээтэ таайдаа, сыһыа - сыппыа сылай уута кириэн, төбөтө ыраан, халтаһалара силлэнэһэн, чочумча нуктаабыт, устунан угуйбут.

Эдэр-сэнэх эрдэбиттэн, эһин дэһэн, эһээрдэспит эмээсинэ хаһан эрэ «Төрүттэни» колхуос аатырбыт манньыксыта, Стахановка Аана, кытта төрүөбүт кыдыгыһынан, сэлээр өмүрэх үгэһинэн, онтон ошонньорум соһуйан уһуктуо диэбэкка, ол-бу сыһа-халты хамсаныттан, иһит-хомуос тыаһыттан, сүөс-сөвөтөх бэйэтэ бэйэтиттэн тэбиһирэн, дьахтар - эр киһи күһнэ көрдөрбөт күндү сирдэрин сирин - силигин ситэрэн, сана аллайан, кэмчиэрийбэккэ кэпсик, эр-биир этитэли, авт-суол аадыталы, күһнүү - күөнэхтик сырыттаа.

Арай иһиттэһинэ: таһырдыа ат тыбырбыт, дьон сангата иһиллибит. Эр-өтөр буолбатах, тирии бүрүөһүннээх халыһ халдан тэллэлэ түспүт, барбатах балык миннин курдук, будулуйбут тымымы туман быһыһынан, үс чаллах тийт сааа күлүгүр күлүктэр угуйар кэскө сундуулустугар уонна кирибиттэринээһэр суһаллык төттөрү түгкэлэйбиттэр. Стахановка Аана бүтэй бүүрдээх куобахтары буһара турар чугуун күөһүн булкуйар мас хамыйаһын хам ытыран, бэл, мэкитэтигэр, өмүрэн, өрүкүйэ, тыл-өс таһааран, устар ууну сомоһолоон, чабырбахты суккуйбахтыр бэйэтэ, оннооһор сана аллайбакка хаалбыт.

Болдьумаар ошонньор түлүк уутун уйгуурдан, дьэ таһытар сыарбалаах аттаах дьон кэлбиттэр, бокуойа суох, уот ылар кэриэтэ, балаанга кириэннэр, киһини куобах суорданыгар суулуу тутан таһаараннар, сыардаларыгар «сарк» гына

бырахпыттар итнэнэ тыллалар саһааннаах үс лонкур бэкир үрдүгэр олоро биэрбиттэр уонна тус хоту аттарын хайыһыннан салайа туһуттар. Үс мастаах үтү бүтэйи үрдүнөн өндөһөн көстөр ахсым аттара бутуһуйбут курдук, сыарбатын бөрүкү таһаас олгостубакка, хааман ходьойбут, сизлэн сиксийбит, устунан унаарыйар уордалаах, хаар-муус өргөстөөх таас Дьаангы хайаларын туһаайан, көтөн күспүйбүт.

Өр - өтөр буолбатах, сыһыа намтаабыт, арварар айанын күүһүттэн күдэрэх оргуйбут, хаар-муус холорук ытыллыбыт, мьс - тумарык ыһыллыбыт. Болдьумаар куобах суордан быһыһынан көрдөһүнэ, Чымыстайга баарадай балаан бөһө бачыгыраабыт, уот-күөс күлүмнээбит, сэргэлэргэ баһат көрүөхтэн сүүргү, бөдөһ аттар баайылыбыттар, тыллар саһааннаах бэкирдэркэлэн - баран күлүгүрбүттэр, итиннэ-манна элэн кэббитэр.

Суодайбыт үс күлүк Болдьумаар ошонньору, оччутуй озо курдук, ортолоругар уктаннар, биһиэхэ, төрүөбүт сиригэр-уотугар үрдүк унуохтааһынан тарбахха баттанар бэйэтин, бэрди бэрт баһыһан, этиэхтэн эриэккэ, кэпсиктэн сиздэрэй, киһи уорадай, багдаллыбыт балаан иһингэр көтөн түспүттэр. Кирибит аантан кэтэһириин орон сыһаһатыгар дьэри ураһас тийбэт уһун сандалыта тардыллыбыт. Сандалы тула, сугулаан дьонун курдук, муус манан астаах, сэкээлибит былас уһун, тунал хаар курдук, бытыктаах тонхойо кырдыбыт ошонньоттор олох мас аайы оллоонноон олоһбуттар уонна хап - халыһ дьымала - куолу кинигэтин быһыһы-былаһытын бурулаһчы үрэн кэбиһэ-кэбиһэ, ытыстарыгар силлээн бардырвата-бардырвата, арыһан лабырвата - лабырвата, ааһан айдаара, сангаран сыһыа олоһдохторо үһү.

Кирибиттэртэн хайалара эрэ аттыгар аһаабыт аарыма кырдыааска: «Бу Болдьумаары ажаллыбыт, архыһаһын көр эрэ», — диэтээ. Түөһэйбит дьэри, эмиз даһаны, түөс - маас курдута суох, сүдү киһи кумааһытын арыһа олорон ажалыт дьон дьэки дьөрү хайыһан да көрбөккө: «Арыый эрдэ ажалбыккыт, үс хонугунан кэллэхтээх эбит». Салгыы, бэйэтэ бэйэтин кытары кэпсэтэр курдук, бүтүн кэллэхтээх бөһүөлөк төүөс киһитин аатын ааттаан, чолчу чуолкайдаан, ааһан субурутан биэрдээ.

Болдьумаар ошонньор, хардан эһэ тэллээһэр ким эрэ үөһэттэн бырахпыттын курдук, пэс гына түспүт. Уһуктан кэлбитэ, доһоор, сүрээ көһүтүүн, сүһүөгэ хамсаабытын, дэли тирипиттэн!

Егор Винокуров.

### Сынньаланга

|                                   |   |                                   |                               |                                 |                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Рь                                |   | Улаан аһаһа, хой уута суох (кэс.) | Тимир көлө                    | Көк...                          | Оһуолубут оту куурду-бакка хаһаһымы |
|                                   | Тулаһы улаастага                                      |                                   |                               | Сүүтүк сү...                    |                                     |
| Спорт чолчу көрүгүнэн анал дьэриг |   | Халыһ, бөһөтэһэ                   | ... баһыттан сыһыарыгар дьымы |                                 |                                     |
|                                   |   |                                   |                               |                                 | Киһи тыла...                        |
| Халар, муус ууллуута              |   |                                   | Күн күбэй                     | Биир онкуоһах толору угуюх үһү  |                                     |
| Эппит тыллаһаар ... тыл ордук     |   |                                   |                               |                                 | Атах таһаһын сотото                 |
|                                   | Ыһыһыр аһа таһаһаһы хаалыһыр холбуу битиликтаах кэһиһ |                                   | Маһы хаһар тэриһ (эрг.)       |                                 |                                     |
| Муота                             |   |                                   |                               |                                 |                                     |
|                                   |   |                                   | Баһа ... байдалга аһтээк      |                                 |                                     |
| Уста кээһэйэ                      |   | ... санаа уордьян                 | Уон... хаһан                  |                                 | Аһыгы дьэһ муостатын матырыһаала    |
|                                   |   |                                   |                               | ... кыһ тыһыһы олһтөһ буһбуһуһу |                                     |
| Элбэх, көһүгү тийһэр              | Туох түһүһан буолара                                  | Бүлүү муората                     | Аһаһо маһар сир               |                                 |                                     |
|                                   |   |                                   |                               | Маһ кө... киһи                  |                                     |
|                                   |   |                                   |                               | Көһ                             |                                     |
| ... эбит (этэһтэ)                 | Тытаһаарыһы буһтааһчы                                 |                                   |                               |                                 | Биэ                                 |

«Сканворд» тэрийэччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ыһыһыһна. Хаһыат 23 нүөмэригэр таһсыбыт сканворд эппиэттэрэ. **Туруору:** оһоһ, Суорун, хорук, Муона, луук, куһ, оһуһ, ар, чоһуо, оч-чугуй, аалы, Уугай, чуулаан, Учур, тыла, Хурал, саар, айһан, сыал. **Сыһыары:** мончуук, Буура, оонньуур, Эр, хомоһой, хой, Суһаһчы, гуһун, улар, ас, кыа, аалы, уһуһаһан, саһа, уол.

### Болһойун!

#### Баһаартан сэрэхтээх буолун!

Чурапчы улууһун олоһтоохторо, ыалдыһыттар!

Ыһыһаһтар саһана, тыһа саһа аһын хомуйуу кэмнэригэр, куйаас күһнэргэ уонна элбэх киһи муһтар түтэнигэр ойуура баһаар таһсар куттала улаатар.

Чурапчы улууһугар «Баһаары утары ураты эрэһиим» бэс ыйын 10 күһүттэн биллэриллибитинэн, олус сэрэхтээх буолуһун.

«Баһаары утары ураты эрэһиим» баһаар таһсар куттала саһмай улаатар күһигэр биллэриллэр. Бу эрэһиимгэ олоһуран, баһаар таһсыбатын туһугар хонтуруол күһүрэр, сорох тэрээһиннэр, кэлиһ-бары тоһтоһулар уонна эһи мизрэлэр ыһыллаллар.

**Ойуур баһаара таһсыбатын туһугар манньк быраабылалары туһуһун:**

1. Аһаһас уоту туттуу бөһуллар, анал эрэ сиргэ көһүллэнэр.
2. Салют, петарда уонна да аһын умайар тэриһлэри туттуу буһуһ-чу бөһуллар.
3. Өртөөһүн, бөһу уматыы бөһуллар.
4. Таһаһыт кыһымын, тырааныһпардаргы-



тын хонтуруоллаан.

5. Бөһу ыһпакка-тоһлокко хомуна сылдьыт.

6. Кыра оһолору сөһөтоһуу хаалларыман. Умайыы эһэтэр буруону көрөр түгэнһитигэр 101, 112 нүөмэргэ эриһэн биллэрэһит. Бу быраабылалары бары туһуһуһун. Уоттан сэрэхтээх буолуһун!

А.В. Эрпөкөв, Баһаары утары үлэһиһир отдел инструктора.

### Ийэбит сырдык аатыгар...

Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үлэ бэтэрээнэ тапталлаах кэргэним, күн күбэй ийэбит, эбэбит **Турантаева Дария Петровна – Даайыс**, бу дьыл, бэс ыйын 16 күнүгэр соһуччу, хомолтолоохтук олохтон туораабыта 40 хонуга туолла.

Ийэбит 1950 сыллаахха от ыйын 17 күнүгэр Чурапчы Чақырыгар Аҕа дойдуну Улуу сэриитин кытыылааҕа Петр Николаевич уонна Чурапчы көһөрүлүүтүн кытыылааҕа Анна Егоровна Егоровтар дьонэ кэргэттэригэр төрдүс обонун күн сиригэр көрбүтэ. 1958 сыллаахха Чакыр орто оскуолатыгар бастаах кылааска үөрэнэ кирибита. Ылал эппиэтинэстээх оҕото буолан, эрдэ үлэһит буолбута. 1970 сыла Майа ЭТУС шатыгар ЛТЦ-4, 3 – разрядтаах монтерунан аһаммыта. Онон үлэһит-үлэһити үөрэнэн, 1972 сыллаахха Чурапчы кыһээни оскуолатын үөрэнэн бүтэрибита. 1973 сыллаахха үлэтигэр 2-с разряд инженериллибита.

1976 сылтан Чурапчыга телефонистка үлэҕэ аһаммыта. Сүрүн идэтэ – «телефонистка» – младший сержант, байыаннай эбээһинэстээх.

Дьылҕа хаан ыйаабынан 1980 сыллаахха тапталлаах дойдорун Егору көрсөн ыл

буолбуттара, 1981 сыллаахха бастаах кэргэниилээх оҕолоро Тоша – Куомук күн сиригэр көрбүтэ. Кини – анал байыаннай дьайыы бэтэрээнэ.

Ийэбит Дария Петровна 1985 сылтан үс оройуону хабаан үлэһит Чуралчыттааҕы фильмотекаҕа, методкабинекка методиканан хааччыыа экспедиторунан үлэлээбитэ. Кэлин Чуралчытааҕы ЯРОООВОС көрбөттөр уопастыбаларыгар сэжирэтээринэн ситиһилээхтик үлэлээбитэ. Кэин билиилээх-көрүүлээх, кыһамнылаах үлэһит үлэ-тэ-хамнаһа сизэрдээхтик сыаналанан, элбэх грамоталарынан, махтал суруктарынан, улуус, өрөспүүбүлүкэ туһааннаах гэрлэтэлэрин наҕараадаларынан бэлиэтэммитэ. Кини уопсайа 45 сыл үлэ истаастаах.

Ийэбит барахсан олус сэмэй, кэпсэтинньэн, искиирбэх майгылааҕа, дьонго-сэргэҕэ куруук элэҕэй сыһыаннааҕа, кыһырыар диэни билбэтэ, тонмуту ириэрэр, ачыктыабыты аһатар олус ылдыһымсах этэ.

Тапталлаах кэргэммин, ийэбитин, эбэбитин соһуччу, хомолтолоохтук сүтэрбит ырахан кун-орбонитигэр, тийэх суолугар атаарына, күүс-көмө, сүбэ-ама буол-



бут бука бары аймактарбытыгар, балтыларыгар Анна Петровнаҕа, Аграфена Петровнаҕа, Александр Никифоровка, Ася Городецкаяҕа, Шурик Михайловка, Турантаевтарга, Макаровтарга, Федоровтарга, Кириллинэргэ, Егоровтарга, Никифоровтарга, Тутиннарга, Поповтарга, ылалларытыгар Игнатьевтарга, Афанасьевтарга, ийэбит бииргэ үлэлээбит кэлиэһэлэригэр, кэлиэһэлэригэр истинг махталбытын тиэрдэбит. Этэнгэ чэпчэн сылдьыт.

**Кэргэнэ Егор Лаврентьевич Турантаев – үлэ бэтэрээнэ, "Гражданской кылбиэн" бэлиэ, "Оройуонун инигэр үтүөлэрин иһин" 3-с итинэһэ бочуоттаах бэлиэ хаһаайына, кыһа Сардана Егоровна Турантаева үрдүк категориялаах ахсаан учуутала.**

### Ытык киһибитин – аҕабытын ойдуу-саныы сылдыһахпыт

Күндүтүк саныыр аҕабыт, эбэбит, хос эбэбит, Чурапчы улуутун Одьулун нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо, үлэ бэтэрээнэ, сэрии сылларын оҕото, Тыва хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Чурапчы улуутун "Аҕа килбиэнэ" уонна Саха өрөспүүбүлүкэтин "Ытык аҕа" бэлиэ хаһаайына **Лавров Яков Иванович** ырахан ырыыттан олохтон туораабыта бу дьыл, бэс ыйын 22 күнүгэр 40 хонуга туолла.

Аҕабыт 1938 сыллаахха муус устар 6 күнүгэр Чурапчы улуутун Холтоҕо нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини 1942 сыллаахха, ончолорго аҕабыт түөрт саастааҕар, Холтоҕо нэһилиэгиттэн хоту көһөрүлүүтэ ийэтинэн Елена Ивановна Савиналыын "Тыраахтар" колхозтан барбыта. Онтон бастаахха тийэн, улаханник ылдыан, кыһан барбатахтар. Алданга баран илэр мас тийэбит борохотунан, ийэтэ оҕотун эмтэтэри, оҕору кылары барсыбыттар.

Балыһынаҕа сытан эмтэнэн, ийэтэ мас кэрдитигэр үлэлээбит. 1945 сыллаахха саас дойдоларыгар тэннөн кэлэн, ийэтэ "Тыраахтар" колхозка үлэлээбит. 1948 сыллаахха Уорҕа оскуолатыгар үөрэнэн, 4 кылааһы бүтэрэн баран, салгыы ылдыан кыһан үөрэмэтэх.

1949-1953 сылларга колхоз, совхоз араас үлэтигэр, кэлин борсон көрүүтүгэр, бизнесийгэ тахсар диэри илитин араарбаах үлэлээбит.

Аҕабыт үлэлээбит сылларыгар Социалистической куталаһыы кыһыылааҕа буолбута, анал бэлиэлэринэн, грамоталарынан наҕараадалаһым-



та. "Ленин 120 сыла", "Улуу Кыайыы 50 сыла", "Сталин 120 сыла" мэтээлгэрдээх, Нерюнгри куорат лауреата, РСФСР үрдүк Сэбиэтин президиумун ыйаабынан, "БАМ тутуугар өнгөтүн иһин" бэлиэ хаһаайына буолбута. Ийэбитинэн Ульяна Дмитриевна-нын 50-ча сыл илгээтих-эйэлээхтик олорон, 12 обону төрөтөн, сизэнэри, хос сизэнэри түһэттигэр олордор дьолу билэн, олохторун салгыыр кэнчээри ыччаттары хааллардылар. Аҕабыт оҕолоругар, сизэнэригэр сүрдээх сымнаҕас, кими да мээһэ саҕара сылдыһат майгылаах этэ. Уолаттарын курулун батыһыннара сылдьан үлэһэ үөрэтэрэ. Боростуой тыв эр киһитин үлэтин барытын сатыыллар, бүгүрү үлэһиттэр.

Күндү киһибитин сүтэрбит ырахан кун-орбонитигэр көмөлөспүт, өйөбүл буолбут дойдубут, Одьулуммут, Үрэх Күөрэбит дьонугар-сэргэтигэр махтанарбыт. Үтүө санаабыт эһигини кынаттаатын! Доруобай, дьоллоох буолун!

**Оболоро, сизэнэрэ, хос сизэнэрэ, кийииттэрэ, күтүөттэрэ.**

#### КУТУРҔАН

Чурапчы сэлээннэтин олохтооҕо, Саха Өрөспүүбүлүкэтин културатын туйгуна, "Дархан Уус", Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун маастара, көмүс ууһа

#### Дьячковский Степан Дмитриевич

олохтон туораабытынан, кэргэнигэр, оҕолоругар, сизэнэригэр, чугас аймактарыгар дириг културбаммытын тиэрдэбит.

**А.А.Савин аатынан Чурапчытааҕы историк уонна этнография түмэлин кэлэтиһэ, бэтэрээннэрэ – В.Д.Полова, Г.Г.Турантаев.**

Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо, култура бэтэрээнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин културатын туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун маастара, хатыламат таланнаах көмүс ууһа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Дархан ууһа", кыраайы үөрэтээччи

#### Дьячковский Степан Дмитриевич

уһун ырахан ырыыттан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Анастасия Ионовнаҕа, оҕолоругар, сизэнэригэр, аймактарыгар дириг културбаммытын тиэрдэбит.

**Чурапчы улуутун култура салалтата, профсойууһа.**

Тапталлаах кэргэнэ, аҕалара, абаҕалара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин културатын туйгуна, "Дархан Уус", Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун маастара, көмүс ууһа

#### Дьячковский Степан Дмитриевич

уһун ырахан ырыыттан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Анастасия Ионовнаҕа, оҕолоругар, сизэнэригэр дириг културбаммытын тиэрдэбит.

**"Маарымчаан" коллекционердар түмсүүлэрэ.**

Чурапчы нэһилиэгиттэн төрүттээх Томпо улуутун Кириэс Халдыайы олохтооҕо

#### ХОЮТАНОВ Семен Николаевич

соһуччу олохтон туораабытынан, билэр дьонугар, дойдотторугар диригник курутууһун туран иһитин-нэрэбит.

**Аҕата, эдьийэ, быраата, кэргэнэ, оҕолоро.**

Оройуоннааҕы госстатистикаҕа өр сылларга таһаарыылаахтык үлэлээбит биир идэлээкпит

#### МАКАРОВ Василий Иванович

ыраханник ылдыан олохтон туораабытынан, чугас дьонугар, бары аймактарыгар дириг културбаммытын тиэрдэбит.

**Госстатистика Чурапчытааҕы отдела.**

#### БИЛДЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юлия Семеновна Кардашевская аатыгар 2012-бэс ыйын 28 күнүгэр бариллибит АО 038201 №-дээх суоппар сибидиэталитибэтэ сүлүтүнэн, дьинэ суоһунан ааһыллар.



**Улуус сонуннарын бу сизэнэн кириэн көрүт**



ЕСЛИ СЖИВАЕТ ПАЛЬЦЫ РУК то сожмите мисть в кулак, сделайте резкое движение в наружную сторону и разомните кулак

ЕСЛИ СВЕЛО МЫШЦЫ БЕДРА обхватите рукой лодыжку с наружной стороны, сожмите ногу в колене и сильно потяните рукой назад, к спине

ЕСЛИ СВЕЛО ИКРОПОЖИВУЮ МЫШЦУ вам необходимо согнуться, обхватить руками стопу сведенной ноги и потянуть на себя

## Судороги во время КУПАНИЯ

Что делать?

Сведенную судорогой мышцу можно умягчить любым острым предметом (булавкой, иголочником шурика лавок)

Перевернитесь на спину и плывите к берегу

Если вы устали плыть — отдохните лежа на спине

"САНА ОЛОХ" хаһыат

Кылаасканый эрдэтигэр **ГОРОХОВА Людмила Владимировна**

Эрэдэктэригэр: СӨ Барыбыт кыһыытыга, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сана Олох" Судаарыстыбаннай аһаҕастык таһаарыыта.  
**Таһаарыытыгэр:** СӨ "Сана Олох" ГАН  
Таһаарыытыгэр аадырыһа: 677000, Дьокуускай к. Ортобондотуе уул, 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhapochta@mail.ru. Российский Федерация Россиялар СӨ саһааттаһар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр ретрастрациялаһыыт түөмөрү – ПИ №ТУ/14-00659.

Эрэдэктэригэр аадырыһа: 678670, Чурапчы эл., П.Павлова, 26 а. Төлөһүүнүгэрбит: эрдэктэр – 41-332, оттодоттор – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Аһтар суулар эһитер санаа редакция поһиэтигэр мөһүн сөп түбүтөр буолуох. Сурулаа ыйдалар чыһалар ырдэктэһиттэригэр эһитиһиһи аһтар тус бэйэһэ сүгэр.

Индикс: ПИ964, Бөһөккө саһаас № 25 (12004). Көмөһө 2 б.л. Ахсааны 1000. Хаһыат сыһаһа 26 соһк. Хаһыат түһэһтэрэ биһирэх бээтэһиһэ таһар.

Хаһыат 26.06.2025 с. бээтэһиһэ бөһөккө, 27.06.2025 с. таһыста. Дьокуускай к. Виһоһекай переулок, 20 №-дээх дьаһтигэр, "Ю.А. Гагарин аһыһан Дьокуускай дьаһыы өрөспүүбүлүкэтигэр типография" АСӨ бөһөккөтигэр.



@SANAOLOH